`
ވޮލިއުމް: 55 އަދަދު: 93 ތާރީޚު: 23 ޛުލްޙިއްޖާ 1447 – 9 ޖޫން 2026 އަންގާރަ
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2026/R-53
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ ހިންގުމާއި، ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް އެންގުމާއި،
އެ އެއްޗެހި ތަޙުލީލުކުރުމަށް ފޮނުވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު • ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ފޮނުއްވާނީ legalaffairs@po.gov.mv އަށެވެ.
ފޯނު: 3336211
މޯބައިލް: 7242885
ވެބްސައިޓް: www.gazette.gov.mv

ވޮލިއުމް: 55 އަދަދު: 93 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2026/R-53 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
`
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ ހިންގުމާއި، ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް
އެންގުމާއި ، އެ އެއްޗެހި ތަޙުލީލުކުރުމަށް ފޮނުވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
ފިހުރިސްތު
1. ތަޢާރުފާއި ނަން 1
2. މަގުސަދު 1
3. ގަވާއިދު ހިންގުން 2
4. ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުމާއި، ހުއްދަ ދިނުން 2
5. ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން 4
6. ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އެހެން ފަރާތެއް ބައިވެރިކުރުން 4
7. ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީއެއްގައި މަސްތުވާއެއްޗެއްގެ ބަދަލުގައި ސަބްސްޓިޓިއުޓެއް ބޭނުންކުރުން 4
8. ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަން ކުރިޔަށް ގެންދިއުން 5
9. ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓައިނުލައި ކުރިޔަށް ގެންދަންޖެހުން 6
10. ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަން ނިމުން 6
11. ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ މައުލޫމާތު ރިޕޯޓުކުރުން 7
12. ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް އެދުން 7
13. ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް އެދެވިދާނެ ހާލަތުތައް 8
14. ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުން 8
15. ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ އިޖުރާތު 9
16. ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ނެގުމަށްފަހު އެއާމެދު ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް 9
17. ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް ޓެސްޓުކުރާނެ، ލެބޯޓަރީތައް ކަނޑައެޅުން 10
18. ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް، ފުލުހުންގެ އިދާރާ ނޫން އެހެން ލެބޯޓަރީއަކުން ޓެސްޓުކުރުން 10
i

2026/R-53 93 55
ވޮލިއުމް: އަދަދު: ގަވާއިދު ނަންބަރު: ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
11 .19
ސާމް ލް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމާއި ބެހެއްޓުން ....
ޕަ
12 .20
މާނަކު ރުން ....
12 .21
ގަ ވާއިދަށް ޢަމަލުކު ރުން ....
13 1
ޖަ ދުވަލު (ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެ ލިވަރީ ހިންގުމު ގެ ހުއްދަ) ....
14 2
ޖަ ދުވަލު (ކު ޑަ ކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ސާމް ޕަލް ދިނުމަށް އެންގިކަމު ގެ ލިޔުން) ....
ii

ވޮލިއުމް: 55 އަދަދު: 93 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2026/R-53 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
`
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ ހިންގުމާއި، ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް
އެންގުމާއި ، އެ އެއްޗެހި ތަޙުލީ ލުކުރުމަށް ފޮނުވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
އެއްވަނަ ބާބު
ތަޢާރުފާއި ނަން، މަގުސަދު، ގަވާއިދު ހިންގުން
ތަޢާރުފާއި ނަން 1. (ހ) މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫ ނު) ގެ 125 ވަނަ
މާއްދާއާއި 163 ވަނަ މާއްދާއާއި 154 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އެ ޤާނޫނުގެ
185 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ)1(ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން
އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.
(ށ) މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ، "މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ
ހިންގުމާއި، ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް އެންގުމާއި، އެ އެއްޗެހި ތަޙުލީލުކުރުމަށް
"
ފޮނުވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު އެވެ.
މަގުސަދު 2. މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަކީ، އަންނަނިވި މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރުމެވެ.
(ހ) މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ ހިންގުމަށް ހުއްދަ ދިނުމާއި،
ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ ހިންގުމުގައި ސަބްސްޓިޓިއުޓެއް ބޭނުންކުރުމާއި، ކޮންޓްރޯލްޑް
ޑެލިވަރީ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރުން.
(ށ) މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެއްގެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދޭން
އެންގޭނެ ހާލަތްތަކާއި، ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް އިންކާރުކުރީކަމަށް ބެލެވޭނެ
ހާލަތްތަކާއި، ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް ތަޙުލީލުކުރުމަށް ޓަކައި ގެންދަންޖެހޭ
ތަނަކަށް ގެންދިޔުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރުން.
1

ވޮލިއުމް: 55 އަދަދު: 93 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2026/R-53 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
ގަވާއި ދު ހިންގުން 3. މި ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރާނީ ދިވެހިފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުންނެވެ.
ދެވަނަ ބާބު
ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަން
ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ 4. (ހ) ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ ޗްފީ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް
އޮޕަރޭޝަން ކުރިޔަށް
ނުވަތަ އެޔަށް ވުރެ މަތީ ރޭންކެއްގެ އޮފިސަރެއްގެ ކިބައިން ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީއެއް
ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައަށް
ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދެންވާނީ، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ ފޯމު ނުވަތަ
އެދުމާއި ، ހުއްދަ ދިނުން
އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ގާއިމުކޮށްފައިވާ ޕޯޓަލް
މެދުވެރިކޮށެވެ.
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހުއްދައަށް އެދެންވާނީ
ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރެކެވެ. އަދި އެގޮތުގެ މަތީން ހޯދާ ހުއްދައަކީ، ކޮންމެ ކޮންޓްރޯލްޑް
ޑެލިވަރީއަކަށް ހޯދާ ވަކި ހުއްދައެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
(ނ) މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީއެއް ހިންގުމުގެ
ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުން ހުއްދަ ދޭ
ފަރާތަށް ބްރީފްކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ބްރީފްކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަކީ، އެ ކޮންޓްރޯލްޑް
ޑެލިވަރީއާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަވާކަން ކަށަވަރުކުރުމެވެ.
(1) ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތާއި،
ކުރަން އެދޭ މައިގަނޑު ކަންތައްތަކުގެ ތަފުސީލާއި، އެ ކަންކަން ކުރަން
ބޭނުންވާ ސަބަ ބާއި، އެކަމުން އަންދާޒާކުރެވޭ ނަތީޖާ؛
(2) ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަން ހިންގުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ
ފަރާތްތަކާއެކު "ގްރައުންޑް ކޮމާންޑަރ" އެއްގެ ގޮތުން އެ އޮޕަރޭޝަނާ ގުޅޭ
ކަންކަން ނިންމުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އިސް އޮފިސަރާއި، އޮޕަރޭޝަނުގައި
ބައިވެރިވާނެ އެހެން އޮފިސަރުންނާއި، އެ އޮފިސަރުންގެ ދައުރު؛
(3) ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަ ނުގައި ފުލުހަކު ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތެއް
ބައިވެރިކުރާ ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ ދައުރު؛
2

ވޮލިއުމް: 55 އަދަދު: 93 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2026/R-53 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
(4) މަސްތުވާތަކެތީގެ ބަދަލުގައި "ސަބްސްޓިޓިއުޓް" އެއް ބޭނުންކުރާ ނަމަ،
އެ ބޭނުންކުރާ "ސަބްސްޓިޓިއުޓް" ގެ ތަފުސީލާއި، ބޭނުންކުރަން ރާވައިފައިވާ
ގޮތް؛
(5) ކުރިން ހުއްދައަކަށް އެދިފައިވާ ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމުގައި
ވާ ނަމަ، އެކަމުގެ ތަފުސީލު.
(ރ) މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީއެއް ހިންގުމުގެ
ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ހުއްދަ ދިނުމަށް ނިންމަންވާނީ،
އެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށް
ފަހުގައެވެ.
(1) މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކޮށްފިކަން ނުވަތަ
ކުރަމުންދާކަން ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަމުގެ އެކަށީގެންވާ ހެކި؛
(2) ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ޒާތާއި ބާވަތަށް ބަލާއިރު، އެއީ ކޮންޓްރޯލްޑް
ޑެލިވަރީއެއް ހުއްދަކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމުގެ އެކަށީގެންވާ ހެކި ހުރުން؛
(3) ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަނުގެ ތެރެއިން އޮފިސަރު ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ
ކޮންޓްރޯލް ޑެލިވަރީގެ ހުއްދައާ ނުލައި ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާނޭ ޢަމަލެއް ކަމަށް ވީ
ނަމަވެސް، އެ ޢަމަލަކީ ކޮންޓްރޯލް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަން ހިންގުމަށް ކޮންމެހެން
ބޭނުންވާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ވާ ނަމަ، އެ ޢަމަލުގެ ތަފުސީލު ލިޔެފައި އޮތުން؛
(4) ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ ހިންގަނީ، އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި ބޭނުންކުރެވޭ
މަސްތުވާއެއްޗަކީ ނުވަތަ ސަބްސްޓިޓިއުޓަކީ އެ އޮޕަރޭޝަން ނިމޭއިރު،
އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި ބައިވެރިވި ފުލުހުންގެ ނުވަތަ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުގެ
ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައި ހުންނާނެ އެއްޗެހިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރާނެ
ކަންކަން ހިމެނިފައި ހުރުން؛
(5) ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ ހިންގަނީ، އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ކުރަން
ނޫޅޭ ކުށެއް ކުރުމަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތަކަށް ނޫންކަމަށްވުން؛
3

ވޮލިއުމް: 55 އަދަދު: 93 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2026/R-53 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
(6) ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަނު ގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ސަލާމަތާއި
ޞިއްޙަތަށް ނުރައްކާނުވާނެ ނުވަތަ އެއިން ފަރާތަކަށް ބޮޑު އަނިޔާއެއް
ކުރިމަތިނުވާނެ ގޮތަށް ކަމަށް ވުން.
ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ 5. (ހ) ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ނުވަތަ
އޮޕަރޭޝަން ކުރިޔަށް
އެ ހުއްދަ ދެވޭނެކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަޅާ ޗްފީ އިންސްޕެކްޓަރ
ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނެ
އޮފް ޕޮލިސްގެ ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކެއްގެ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަކަށެވެ.
ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަޅާ އޮފިސަރުންނަކީ
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ ޒިންމާ މަތިކޮށްފައިވާ އިދާރީ ބަހާއެއްގެ ވެރިއެއްގެ
ނުވަތަ އިންޓެލިޖެންސްގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޒިންމާ މަތިކޮށްފައިވާ އިދާރީ ބަހާއެއްގެ
ވެރިއެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
(ނ) މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ
ދެވޭނެކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަޅާ އޮފިސަރު ންގެ މައުލޫމާތު،
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ ބަހާތަކުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއާ
ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.
ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ 6. (ހ) ފުލުހުން ހިންގާ ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރަކު
އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އެހެން
ނުވަތަ ފުލުހުން ކަނޑައަޅާ އެހެން ފަރާތެއް ބައިވެރިކުރެވިދާނެއެވެ.
ފަރާތެއް ބައިވެރިކުރުން
(ށ) ފުލުހުން ކަނޑައަޅާ އެހެން ފަރާތެއް ބައިވެރިކޮށްގެން ހިންގާ ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ
އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، އެ ފަރާތުގެ ބައިވެރިވުން ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ ލޮގުގައި
ލޮގުކުރަންވާނީ އެ ފަރާތަކީ ކާކުކަން ދެނެގަނެވޭނެ މައުލޫމާތު ހާމަނުވާނެ ގޮތެއްގެ
މަތީންނެވެ.
ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީއެއްގައި 7. (ހ) ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާއެއްޗެއްގެ ބަދަލުގައި
މަސްތުވާއެއްޗެއްގެ ބަދަލުގައި "ސަ "
ބްސްޓިޓިއުޓް އެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
ސަބްސްޓިޓިއުޓެއް
ބޭނުންކުރުން
(ށ) ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާއެއްޗެއްގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ
ސަބްސްޓިޓިއުޓް ވެސް ބެލެވޭނީ، އެއީ ހަމަ މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށެވެ.
4

ވޮލިއުމް: 55 އަދަދު: 93 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2026/R-53 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
(ނ) ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަނުގައި ސަބްސްޓިޓިއުޓް ބޭނުންކުރާ ހާލަތުގައި،
އެ ތަކެއްޗާ ހަވާލުވާން އަންނަ ފަރާތް ހަވާލުވާން އައީ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ކަމަށް، އަދި
އެ ސަބްސްޓިއުޓާ ހަވާލުވިޔަސް، އެ ފަރާތެއް އެ ހަވާލުވީ މަސްތުވާތަކެއްޗާކަމަށް
ބެލެވޭނެއެވެ.
ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ 8. (ހ) ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީން
އޮޕަރޭޝަން ކުރިޔަށް
ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
ގެންދިއުން
(1) ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުނު
ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުގެ ނުވަތަ އެ އޮފިސަރު ކަނޑައަޅާ އެހެން ފުލުހެއްގެ
ސީދާ ބެލުމުގެ ދަށުން ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަން ކުރިޔަށް ގެންދިއުން؛
(2) ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަނުގެ އެކްޓިވިޓީ ލޮގްތައް ލިޔުމުން ނުވަތަ
އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ރިކޯޑުކުރުން.
(ށ) ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަނުގެ އެކްޓިވިޓީ ލޮގްތައް ލިޔުމުން ރިކޯޑުކުރާ
ހާލަތުގައި، އޮޕަރޭޝަން ލޮގް ޝީޓް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމަށް އެ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރެއިން
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތުން އަންނަނިވި ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ލިޔުމުން
ރިކޯޑުކުރުމަށްފަހު، އެ އޮޕަރޭޝަނެއް ނިމުމަކަށް ގެންނަ ވަގުތުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން
72 (ހަތްދިހަ ދޭއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި، އެ އޮޕަރޭޝަނަކާ ގުޅޭ ކޭސްގެ ލޮގުގައި
ހިމަނަންވާނެއެވެ.
(1) ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕޯޓަލް
އެޕްލިކޭޝަނެއް މެދުވެރިކޮށް؛
(2) ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ މޯބައިލް ފޯނު އެޕްލިކޭޝަނެއް
މެދުވެރިކޮށް؛
(3) ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަނު ގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތެއްގެ މޯބައިލް ފޯނުގައި
މައުލޫމާތު ލިޔެވޭނެ ނުވަތަ ރައްކައުކުރެވޭނެ ގޮތަށް ހުރި އެޕްލިކޭޝަނެއް
މެދުވެރިކޮށް؛
(4) އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް ނުވަތަ ކޮމްޕިއުޓަރު މެދުވެރިކޮށް.
5

ވޮލިއުމް: 55 އަދަދު: 93 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2026/R-53 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
(ނ) މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ
އޮޕަރޭޝަނުގެ ލޮގް ލިޔުމުން ރިކޯޑުކުރުމަށްފަހު، އެ އޮޕަރޭޝަނަކާ ގުޅޭ ކޭސްގެ
ލޮގަށް އެ މައުލޫމާތު ހިމަނައިފައިވަނީ، އޮޕަރޭޝަން ލޮގުގައި އެ ކަމެއް
ލޮގުކުރެވިފައިވާ ގޮތަށްކަން، އެ މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރާ ފަރާތުން ކަށަވަރު
ކުރަންވާނެއެވެ. އެކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން، ލޮގް ތައްޔާރުކުރި އޮފިސަރު އެކަމަށް
ހެކިކޮށްދޭ އެފިޑެވިޓެއް، ލޮގާއެކު ހިމެނިދާނެއެވެ.
ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ 9. (ހ) ވަކި މަސްތުވާ އެއްޗަކާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގާ ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި
އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓައިނުލައި
ފުލުހުންނަށް ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް ލިބިފައިވާ
ކުރިޔަށް ގެންދަންޖެހުން
އިންޓެލިޖެންސް މައުލޫމާތާއި، އެ ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަން ކުރިޔަށް
ގެންދިއުމުގެ ތެރޭގައި ލިބުނު މައުލޫމާތާއި ކަންހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައި،
ވަކި މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ހަވާލުވާން އުޅޭ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ހަވާލުވީ އެ ތަކެއްޗާ
ހަވާލުވާންޖެހޭ ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތެއްކަމަށް އެ ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ
އޮޕަރޭޝަން ކުރިޔަށްގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރަށް
ފެނިއްޖެ ނަމަ، އެ ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓައިނުލައި
ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް، އެ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރަށް ނިންމިދާނެއެވެ.
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ހާލަތަކީ، އިތުރު ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ
އޮޕަރޭޝަނެއް އަލުން ފެށުމެއް ނޫނެވެ. އަދި އެ ހާލަތުގައި އެ ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ
އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓައިނުލައި ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ވަކި އިތުރު ހުއްދައެއް އޮތުން
ލާޒިމެއް ނުކުރެއެވެ.
ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ 10. (ހ) ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓައިލުމަށް ނިންމަންވާނީ، ކޮންޓްރޯލްޑް
އޮޕަރޭޝަން ނިމުން
ޑެލިވަރީ ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުނު ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރު ނުވަތަ އެ އޮޕަރޭޝަން
ކުރިޔަށްގެންދާ ބަހާގެ ކަމާ ގުޅޭ އެޔަށް ވުރެ މަތީ ރޭންކެއްގެ އޮފިސަރެކެވެ.
(ށ) ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް
ރިއާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
(1) ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަން ހިންގުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދައިގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މިންވަރު؛
6

ވޮލިއުމް: 55 އަދަދު: 93 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2026/R-53 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
(2) ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަން އިތުރަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ
ބޭނުންތެރިކަން އޮތް މިންވަރު؛
(3) ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަ ނުގައި ބޭނުންކުރި މަސްތުވާތަކެތި ނުވަތަ
ސަބްސްޓިޓިއުޓް، ފުލުހުންގެ ނުވަތަ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުގެ ކޮންޓްރޯލްގެ
ދަށުގައި ހުރިކަން؛
(4) ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަނުގެ އެކްޓިވިޓީ ލޮގްތައް ރިކޯޑުކުރެވިފައި
ހުރިކަން.
ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ 11. ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަން ހިންގުމަށް ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުޅަހެޅުންތަކާއި،
އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ މައުލޫމާތު
ހުއްދަދިނުމާއި، އަދި ދެވޭ ހުއްދަތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ރައްކައު ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ނުވަތަ
ރިޕޯޓުކުރުން
ޕޯޓަލެއް، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 30 (ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ގާއިމު ކުރަންވާނެއެވެ.
ތިން ވަނަ ބާބު
ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް އެދުމާއި، އެ އެއްޗެހި ޓެސްޓުކުރުން
ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް 12. (ހ) މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެއްގެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި،
އެދުން
މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޓެސްޓުކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި، ކުޑަކަމުދާ
އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް އެ މީހެއްގެ ގާތުގައި އެދުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ) ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް ދޭ ފަރާތުން، އެ ސާމްޕަލް، ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް
ލެބޯޓަރީ ނޫން އެހެން ލެބޯޓަރީއަކުން ޓެސްޓުކުރަން އެދުމުގެ ޙަ އްޤު، ސާމްޕަލްދޭ
ފަރާތަށް ޤާނޫނުން ލިބިދީފައިވާކަން، ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ ކުރިން އެ ފަރާތަށް
ބުނެދޭންވާނެއެވެ.
(ނ) މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެންގުމުން، ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ
ސާމްޕަލް ދެވަނަ ފަރާތަކުން ޓެސްޓުކުރަން ބޭނުންނުވާ ކަމުގައި އޭނާ ބުނެފި ނަމަ،
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 2 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުގައި އެކަން ފާހަގަކޮށް،
އެ ފަރާތުން ދޭ ސާމްޕަލް ދެބަޔަކަށް ބެހުމަލާ ނުލައި ބަންދުކޮށް ސިލް ޖަހަންވާނެއެވެ.
(ރ) މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް، ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި
ދޭ ފަރާތުން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެފި ނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 2 ގައި
7

ވޮލިއުމް: 55 އަދަދު: 93 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2026/R-53 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުގައި އެކަން ފާހަގަކޮށް، އިތުރު އެހެން ލެބޯޓަ ރީއެއް މެދުވެރިކޮށް
އެފަދައިން ޓެސްޓުކުރުމަށް ހިނގާނެ އެންމެހައި ޚަރަދެއް ކުރަން ޖެހޭނީ ކުޑަކަމުދާ
އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް ދޭ ފަރާތުންކަން، ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ ކުރިން، ފުލުހުން
ބުނެދޭންވާނެއެވެ.
ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް 13. މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހެއްގެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް
އެދެވިދާނެ ހާލަތުތައް
އެދެވޭނެ ހާލަތުތަކެއް، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
(ހ) މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ނުވަތަ މަސްތުވާއެއްޗެއް އަތުގައި
ބެހެއްޓިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މީހަކު ގެނެވުން؛ ނުވަތަ
(ށ) މަސްތުވާއެއްޗެއް ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް މީހެއްގެ އަތުން ފެނުން؛ ނުވަތަ
(ނ) މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރިކަމަށް ނުވަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ހުރިކަމަށް މީހަކު
އިއުތިރާފުވުން؛ ނުވަތަ
(ރ) މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއް ފިޔަވައި އެހެން ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ
ބެލުމުގެ ދަށަށް މީހަކު ގެނެވޭ ހާލަތުގައި އޭނާގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުން އޭނާ ހުރީ
މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށް ބެލެވުން ؛ ނުވަތަ
(ބ) ކުށުގެ ޢަމަލަކާ ގުޅިގެން ސުވާލުކުރެވޭ ނުވަތަ ކާކުކަން އަންގައިދިނުމަށް ފުލުހުންނަށް
މީހެއްގެ ކިބައިން އެދެވޭނެ ހާލަތެއްގައި ހުރި މީހަކާ އެ ބޭނުމަށް ސުވާލުކުރެވޭ
ކުރުމުގައި އެ މީހާގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުން އޭނާ ހުރީ މަސްތުވާއެއްޗެއް
ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށް ބެލެވުން.
ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް 14. (ހ) ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް ފުލުހަކު އެންގުމުން، ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް މީހަކު
އިންކާރުކުރުން
އިންކާރުކުރީ ކަމުގައި ބެލެވެނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުންކުރެ ހާލަތެއް
މެދުވެރިވެއްޖެނަމައެވެ.
(1) ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ނުދޭނެކަމަށް ކަނޑައެޅިގެން ބުނުން؛
(2) އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އަދި ސަބަބަކާ ނުލައި، ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް
އަންގާ ވަގުތުން ފެށިގެން 12 (ބާރަ) ގަޑިއިރު ހަމަވާއިރު ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި
ނުދިނުން؛
8

ވޮލިއުމް: 55 އަދަދު: 93 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2026/R-53 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
(3) ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ނުދީ ހުރެ، އަމިއްލަ ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް
ތަނަކަށް ކުޑަކަމުދިއުން؛
(4) ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމުގެ ތެރޭގައި އެ އެއްޗެހި ގަޑުބަޑުކުރުން ނުވަތަ
ގަޑުބަޑުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން؛
(5) ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް
ނަގާ ތަށްޓަ ށް/ކޮންޓެއިނަރަ ށް ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި އެޅުމަށްފަހު، އެ ތަށި
ސީލްކުރުމުގެ ކުރިން އެ އެއްޗެހި ނައްތައިލުން ނުވަތަ ނައްތައިލަން
މަސައްކަތްކުރުން.
(ށ) މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ ން ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް އެދުމުން، ކުޑަކަމުދާ
އެއްޗެހި ދިނުމަށް މީހަކު އިންކާރުކުރާ ނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށް، މި ގަވާއިދުގެ
ޖަދުވަލު 2 ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީ ގެ 15. މީހެއްގެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ އިޖުރާތު ފުރިހަމަވީކަމުގައި ބަލާނީ ،
ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ އިޖުރާތު
އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވާނަމައެވެ.
(ހ) ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް އެންގުމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު، މި ގަވާއިދުގެ
ޖަދުވަލު 2 ގައިވާ ފޯމުގައި ރިކޯޑުކޮށް ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން؛
(ށ) ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް ނަގައިފައިވަނީ ފުލުހުން އެ މީހަކަށް ހަވާލުކުރި، އެކަމަށް
ޚާއްޞަ ޔޫރިން އަޅާ ތަށި/ކޮންޓެއިނަރަށް ކަމުގައިވުން؛ އަދި
(ނ) ނެގުނު ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލަކީ މަދުވެގެން 20 (ވިހި) މިލިލީޓަރު ހުރި
ސާމްޕަލެއްކަން ކަށަވަރުކޮށްފައިވުން.
ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި 16. މި ގަވާއިދުގެ 15 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާތުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ ކުޑަކަމުދާ
ނެގުމަށްފަހު އެއާމެދު
އެއްޗެހީގެ ކޮންމެ ސާމްޕަލަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް
(ހ) މި ގަވާއިދުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި، ކުޑަކަމުދާ
އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް ބަންދުކޮށް ސީލްކުރުން.
9

ވޮލިއުމް: 55 އަދަދު: 93 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2026/R-53 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
(ށ) މި ގަވާއިދުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި، ކުޑަކަމުދާ
އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް ދެބަޔަށް ބަހައި، އެ ދެބައި ވަކިން ބަންދުކޮށް ، އެއިން ކޮންމެ
އެއްޗެއް ވަކިން ސީލްކުރުން.
ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ 17. (ހ) މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ފުލުހުންގެ ލެބޯޓަރީ ނޫން އެހެން
ސާމްޕަލް ޓެސްޓުކުރާނެ،
ލެބޯޓަރީއެއް މެދުވެރިކޮށް މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޓެސްޓުކުރުމަށް ޓަކައި ކުޑަކަމުދާ
ލެބޯޓަރީތައް ކަނޑައެޅުން
އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް ހަވާލުކުރެވޭނީ، އެފަދަ ޓެސްޓު ތައް ހެދުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ
އިދާރާގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ އަދި އެފަދައިން ހަވާލުކުރެވޭ ސާމްޕަލެއްގެ ރައްކައުތެރިކަން
ބެލެހެއްޓޭނެ ފަދައިން ލެބޯ ޓަ ރީގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިފައި ހުރިކަމަށް
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ބަލައިގަނެފައިވާ ލެބޯޓަރީތަކަށެވެ.
(ށ) މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި، ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލްގެ ދެވަނަ ބައިގެ
ޓެސްޓު ހެދުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ލެބޯޓަރީތަކުގެ
ލިސްޓެއް، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 30 (ތިރީސް) ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެ ޓާއި، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކޮށް
އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.
ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީ ގެ 18. (ހ) މި ގަވާއިދުގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދެ ބަޔަށް
ސާމްޕަލް، ފުލުހުންގެ އިދާރާ
ބައިކުރެވޭ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދޭ ފަރާތަކީ ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ހުރި ފަރާތެއް ނަމަ،
ނޫން އެހެން ލެބޯޓަރީއަކުން
އެ ފަރާތުން ދޭ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން އެއްބައި، މި ގަވާއިދުގެ 17 ވަނަ
ޓެސްޓުކުރުން
މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އެހެން ލެބޯޓަރީއަކުން ޓެސްޓުކުރުމަށް ޓަކައި
އެ ލެބޯޓަރީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޚަރަދު، ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދޭ ފަރާތުން
ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެ ފަރާތަށް ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. އެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ
ގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
(1) އެ ފަރާތުގެ ޢާއިލާގެ މީހަކަށް ފޯނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު؛
(2) މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާ ދައްކައި ނިންމުމަށް 3)ތިނެއް(
ދުވަހުގެ މުއްދަތު.
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ)2(ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ޚަރަދު ހަމަނުޖައްސައިފި ނަމަ، ސާމްޕަލުގެ ދެވަނަބައި އެހެން ލެބޯޓަރީއަކުން
10

ވޮލިއުމް: 55 އަދަދު: 93 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2026/R-53 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
ޓެސްޓުކުރަން ބޭނުންނުވަނީ ކަމަށް ބަލައި، ސާމްޕަލްގެ ދެވަނަ ބައި ނައްތައިލުމުގެ
އިޚުތިޔާރު، ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ނ) މި ގަވާއިދުގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދެ ބަޔަށް
ބައިކުރެވޭ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން އެއްބައި، މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޓެސްޓުކުރުމަށް
ޓަކައި، ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު، ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދޭ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދިނުމުން،
އެ ފަރާތުން ދީފައިވާ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޓެސްޓުކުރުމަށް ޓަކައި،
މި ގަވާއިދުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އެހެން ލެބޯޓަރީއަކަށް
ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
(ރ) މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޓެސްޓުކުރުމަށް ޓަކައި ނެގޭ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލު ގެ
ތެރެއިން މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެހެން ލެބޯ ޓަރީއަކަށް
ފޮނުވެންދެން ރައްކައުތެރިކަމާއެކު އެ ސާމްޕަލް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
(ބ) މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެހެން ލެބޯ ޓަރީއަކަށް ޓެސްޓުކުރުމަށް
ހަވާލުކުރެވޭ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި އެ ހަވާލުކުރެވޭ ލެބޯޓަރީއަކުން ތަ ޙުލީލުކުރުމަށްފަހު
ޖެނަރޭޓްކުރާ މެޝިން ރިޕޯޓާއި، އެ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޓެސްޓުކުރި ފަރާތުން
ތައްޔާރުކުރާ ޓެސްޓު ރިޕޯޓު، އެ ލެބޯޓަރީއަކުން، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ
ލަސްކުރުމެއްނެތި ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
ސާމްޕަލް އެއްތަނުން 19. (ހ) ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް، އެކެއްގެ އަތުން އަނެކެއްގެ އަތަށް ބަދަލުކުރަންވާނީ،
އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމާއި
ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމުގައި ލިޔެ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
ބެހެއްޓުން
(ށ) ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް، އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދަންވާނީ،
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.
(ނ) ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް ނެގުމަށްފަހު އެ ބަހައްޓަންވާނީ ފިނިކޮށްފައެވެ. އަދި
ޓެސްޓުކުރުމަށް ޓަކައި ލެބޯޓަރީއާ ހަވާލުކުރުމަށް 3 (ތިނެއް) ދުވަހަށް ވުރެ ދިގު
މުއްދަތެއް ހޭދަވާ ނަމަ އެ ސާމްޕަލް ބަހައްޓަންވާނީ ގަނޑުކޮށްފައެވެ.
(ރ) މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ރަށްރަށުގައި ހުންނަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުން ނަގާ ކުޑަކަމުދާ
އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް މާލެއަށް ފޮނުވާ ނަމަ ފޮނުވަންވާނީ ، އައިސް އަޅައިފައިވާ ކޫލް
ބޮކްސްއެއްގެ ތެރޭގައެވެ.
11

ވޮލިއުމް: 55 އަދަދު: 93 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2026/R-53 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
މާނަކުރުން 20. މި ގަވާއިދުގައި ލަފުޒެއް ނުވަތަ އިބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން
މާނައެއް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު، އަންނަނިވި ލަފުޒުތަކާއި އިބާރާތްތަކަށް ދީފައި އެވަނީ،
އެ ލަފުޒުތަކާއި އިބާރާތްތަކާ ގުޅިގެން ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
(ހ) "ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ
ޤާނޫނު(އާއި އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތައް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.
(ށ) "ލެބޯޓަރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ލެބޯޓަރީއާއި،
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ އަދި މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
މަތީން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ބަލައިގަނެފައިވާ ލެބޯޓަރީތަކަށެވެ.
(ނ) "ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީއެއް" ހިންގުން ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު
17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 154 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް، އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ބޭނުމަށް ޓަކައި، ފުލުހުން މޮނިޓަރކޮށް ސުޕަވައިޒްކުރާ އޮޕަރޭ ޝަނެއްގެ ތެރެއިން،
ހުއްދަކޮށްފައިވާ ފުލުހުންގެ އަދި/ނުވަތަ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަ ރަކު އަދި/ނުވަތަ
އެ ނޫން ފަރާތަކުން، އެ މަސްތުވާއެއްޗެއް ގެންދެވޭ މަންޒިލަށް ރައްދުވިޔަދިނުމަށެވެ.
އޭގެ ތެރޭގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ
154 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ)1(ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން)5(ވަނަ ނަންބަރުގެ
ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުރުން ހިމެނެއެވެ.
ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުން 21. މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ، މި ގަވާއިދު، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ
ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
____
12

ވޮލިއުމް: 55 އަދަދު: 93 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2026/R-53 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
ޖަދުވަލު 1
`
ދި ވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.
Maldives Police Service
Malé
Republic of Maldives
ކޮންޓް ރޯލްޑް ޑެލިވަރީ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ
އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަން ހިންގަން ބޭނުންވާ ސަބަބު
އޮޕަރޭޝަން ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިސަރު
ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަނުގެ ހުއްދައަށް އެދި ކުރިން ހުށަހަޅައިފައި ހުށަހަޅައިފައެއް
ހުށަހަޅައިފައިވާނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ވާނެ ނުވާނެ
ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަން ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރު
ރޭންކާއި ނަން ސ.ނަންބަރު ސޮއި
ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަން ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދިން އޮފިސަރު
ރޭންކާއި ނަން ސ.ނަންބަރު ސޮއި
ތާރީޚާއި ގަޑި
13

ވޮލިއުމް: 55 އަދަދު: 93 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2026/R-53 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
ޖަދުވަލު 2
`
ދި ވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.
Maldives Police Service
Malé
Republic of Maldives
ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް އެންގިކަމުގެ ލިޔުން
ބަންދުގައި ހުރި ނަމަ، ބަންދުގައި ހުރި ތަނުގެ ނަން:
އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު / ހައްޔަރު އައިޑީ: ކޭސް ނަންބަރު:
1. ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް ނެގޭ މީހާގެ މައުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަމާއި، އެޑްރެސް އުފަން ތާރީޚު
ދ.ރ.އ. ކާޑު
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް
ނަންބަރު
ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވުނު ތާރީޚާއި،
ގަޑި
ޑިޕާޓްމަންޓް / ޔުނިޓް
2. ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ސާމަޕްލް ދިނުމަށް އެންގި
އެންގި ތާރީޚާއި ގަޑި ސ.ނަންބަރު ސޮއި
އޮފިސަރުގެ ރޭންކާއި ނަން
3. ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް އެންގިއިރު
ސ.ނަންބަރު ތާރީޚު ގަޑި
ހާޒިރުގައި ތިބި މީހުންގެ ރޭންކާއި ނަން
3.1.
3.2.
14

ވޮލިއުމް: 55 އަދަދު: 93 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2026/R-53 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
.4ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް އިންކާރުކުރިކަމަށް ބެލެވޭނެ ހާލަތްތައް
4.1 ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ނުދޭނެކަމަށް ކަނޑައެޅިގެން ބުނުން؛ ނުވަތަ
4.2 އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އަދި ސަބަބަކާ ނުލައި، ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް އަންގާ ވަގުތުން ފެށިގެން 12 (ބާރަ)
ގަޑިއިރު ހަމަވާއިރު ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ނުދިނުން؛ ނުވަތަ
4.3 ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ނުދީ ހުރެ އަމިއްލަ ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ތަނަކަށް ކުޑަކަމުދިއުން؛ ނުވަތަ
4.4 ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމުގެ ތެރޭގައި ގަޑުބަޑުކުރުން ނުވަތަ ގަޑުބަޑުކުރަން މަސައްކަތްކުރުން؛ ނުވަތަ
4.5 ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ތަށްޓަށް/ކޮންޓެއިނަރައަށް ކުޑަކަމުދާ
އެއްޗެހި އެޅުމަށްފަހު، އެ ތަށި ސީލްކުރުމުގެ ކުރިން އެ އެއްޗެހި ނައްތައިލުން ނުވަތަ ނައް ތައިލަން މަސައްކަތްކުރުން.
▪ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް އެންގި ވަގުތުން ފެށިގެން 12 (ބާރަ) ގަޑިއިރު .... ހަމަވާނެއެވެ.
▪ މި ފޯމުގެ 4 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުން ކުރެ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ، ކުޑަކަމުދާ
އެއްޗެހި ދިނުމަށް އިންކާރުކުރިކަމަށް ބަލާނެއެވެ.
5. ކުޑަކަމުދާ ފަރާތުން، ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އިތުރުން ދެވަނަ ފަރާތަކުން ޓެސްޓުކުރަން
ބޭނުންވާ ނަމަ ، އަންނަނިވި ގޮޅީގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ނުވަތަ ބޭނުންނުވާ ނަމަ ނުބައި ފާހަގަ ޖެހު ން އެދެން.
▪ ދެވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ޓެސްޓުކުރަން ބޭނުންވޭ.
▪ ދެވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ޓެސްޓުކުރާކަށް ބޭނުމެއްނުވޭ.
▪ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދެވަނަ ފަރާތަކުން ޓެސްޓުކުރާ ނަމަ، ޓެސްޓުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރާނީ ކުށުގެ
ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތުންނެވެ.
6. ކުޑަކަމުދާއެއްޗެހީގެ ސާމަޕްލް ނެގޭ އިނގިލީގެ
ސޮއި ތާރީޚު ގަޑި
ފަރާތުގެ ނަން ނިޝާން
7. ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް، މި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އިންކާރުކުރީ އަހުރެމެންގެ ހާޒިރުގައެވެ.
(މި ބައި ފުރިހަމަކުރާނީ، ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް އިންކާރުކުރާ ހާލަތުގައެވެ.)
ހާޒިރުގައި ތިބި އޮފިސަރުންގެ ރޭންކާއި ނަން ސ.ނަންބަރު ތާރީޚު ގަޑި ސޮއި
7.1.
7.2.
8. ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް އިންކާރުކުރި ގޮތް
ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ނުދޭނެކަމަށް ކަނޑައެޅިގެން ބުނުން ؛
އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އަދި ސަބަބަކާ ނުލައި، ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް އަންގާ ވަގުތުން ފެށިގެން 12 (ބާރަ)
ގަޑިއިރު ހަމަވާއިރު ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ނުދިނުން؛
ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ނުދީހުރެ އަމިއްލަ ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ތަނަކަށް ކުޑަކަމުދިއުން؛
15

ވޮލިއުމް: 55 އަދަދު: 93 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2026/R-53 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމުގެ ތެރޭގައި ގަޑުބަޑުކުރުން ނުވަތަ ގަޑުބަޑުކުރަން މަސައްކަތްކުރުން؛
ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ތަށްޓަށް/ކޮންޓެއިނަރަށް ކުޑަކަމުދާ
އެއްޗެހި އެޅުމަށްފަހު، އެ ތަށި ސީލްކުރުމުގެ ކުރިން، އެ އެއްޗެހި ނައްތައިލުން ނުވަތަ ނައް ތައިލަން މަސައްކަތްކުރުން.
9. ކުޑަކަމުދާއެއްޗެހީގެ ސާމަޕްލް ދޭންޖެހޭ ފަރާތުން،
ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް އިންކާރުކޮށްފިކަން އެ ފަރާތަށް އެންގި ތާރީޚާއި ގަޑި ސ.ނަންބަރު ސޮއި
އެންގި އޮފިސަރުގެ ރޭންކާއި ނަން
10. އެންގިއިރު ހާޒިރުގައި ތިބި މީހުންގެ ރޭންކާއި ނަން ސ.ނަންބަރު ތާރީޚު ގަޑި
10.1.
10.2.
____
16